



Crna Gora
Ministarstvo prosvjete

CRNA GORA
OPSTINA TIVAT
J.U. MUZIČKA ŠKOLA TIVAT
Broj: 644

Tivat, 16.08.2022. god.

Adresa: Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 410 100
fax: +382 20 410 101
www.gov.me/mpnks

Broj: 18/1-03-603/22-6201/3
Podgorica, 29.7.2022. godine

JU MUZIČKA ŠKOLA
Tivat

Na osnovu člana 60, stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21) Ministarstvo prosvjete dalo je

S A G L A S N O S T

Na Odluku o izmjenama Statuta JU Muzička škola, u Tivtu, broj 628, donesenu na sjednici Školskog odbora, održanoj 11.07.2022. godine.

MINISTAR

Mr Miomir Vojinović



Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 146/21), Školski odbor JU Muzička škola Tivat, na sjednici održanoj 11.07. 2022. godine, donio je

O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA
JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Član 1

U Statutu JU Muzička škola Tivat, broj 187 od 13.05.2013. godine, član 51 mijenja se i glasi:

„Preostalo radno vrijeme nastavnika

Član 51

Nastavnici su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedelje izvode nastavu (norma časova) u skladu sa zakonom.

Nastavnici su dužni da radi postizanja ciljeva obrazovnog programa pored norme časova utvrđene zakonom ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima u realizaciji ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada, a raspored preostalog radnog vremena nastavnika raspoređuje se na:

-pripremanje za nastavu, koje obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala i programiranje rada.....	10 -12	časova
-saradnju sa roditeljima.....	2	"
-rad sa stručnim organima	1	"
-obavljanje poslova odjeljenskog starještine.....	1	"
- stručno usavršavanje.....	2	"
-mentorstvo pripravnicima.....	1	"
-uređenje kabinetra, zbirki, školskih radionica, vježbaonica i sl.	1	"
-organizovanje kulturnih, sportskih i drugih korisnih i humanih akcija u kojima sarađuju učenici i pripremu i vođenje ekskurzija, izleta, takmičenja, koje organizuje Škola.....	1	"
-obavljanje drugih poslova određenih godišnjim planom rada.....	1	"
Ukupno: 20 -22 časa		

Član 2

Član 53 mijenja se i glasi:

„Preostalo radno vrijeme nastavnika praktičnog obrazovanja

Član 53

Nastavnici praktičnog obrazovanja su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedelje izvode nastavu (norma časova) u skladu sa zakonom.

Nastavnici su dužni da radi postizanja ciljeva obrazovnog programa, pored norme časova utvrđene zakonom ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima u realizaciji ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada, a raspored preostalog radnog vremena nastavnika praktičnog obrazovanja raspoređuje se na:

-pripremanje za praktično obrazovanje.....	10	časova
-saradnju sa roditeljima.....	1	"
-rad u stručnim organima	1	"

- poslove odjeljenskog starješine.....1 "

- stručno usavršavanje.....1 "

-mentorstvo pripravnicima1 "

-priprema nastavnih sredstava i opreme za praktičnu
nastavu (mašina, alata, laboratorija, kabineta i sl.).....1 "

-saradnju sa poslodavcima, udruženjima, lokalnom zajednicom i dr.....1 "

-obavljanje i drugih poslova određenih godišnjim planom rada.....1 "

Ukupno: 18 časova".

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole a nakon saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.


Broj: 628

U Tivtu 11.07. 2022. godine

ŠKOLSKI ODBOR

P r e d s j e d n i c a

Sanja Vuković





Crna Gora
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Adresa: Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 410 100
fax: +382 20 410 101
www.mps.gov.me

Broj: 05-600/21-6339/2
Podgorica, 21.09.2021.godine

JU MUZIČKA ŠKOLA

T i v a t

Na osnovu člana 60, stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta dalo je

S A G L A S N O S T

Na **Odluku o izmjenama Statuta** JU Muzička škola, u Tivtu, broj 396, donesenu na sjednici Školskog odbora, održanoj 9.07.2021. godine.

MINISTARKA

Prof. dr Vesna BRATIĆ



Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opštег zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG" br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Školski odbor JU Muzička škola Tivat, u Tivtu, na sjednici održanoj 09.07.2021. godine, donio je

O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Član 1

U Statutu JU Muzička škola Tivat, u Tivtu, broj 187 od 13.05.2013. godine, član 5 mijenja se i glasi:

„Sjedište škole je u Tivtu, ul.Staničića broj 19.“

Član 2

Član 12 stav 2 mijenja se i glasi:

„Ustanovom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam članova. Školski odbor čine:tri predstavnika Ministarstva, dva predstavnika zaposlenih, jedan predstavnik socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja“.

Članovi Školskog odbora biraju se na period od 4 godine, osim predstavnika roditelja koji se bira na dvije godine.“

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove, a nakon saglasnosti Ministarstva.

Broj: 396

U Tivtu, 09.07.2021. godine



ŠKOLSKI ODBOR

P r e d s j e d n i c a

Ivana Petković

N Petković



Crna Gora
Ministarstvo prosjete

Broj: 611-91/2017-2
Podgorica, 9. oktobra 2017. godine

JU MUZIČKA ŠKOLA

T i v a t

Na osnovu člana 60, stav 2 Opštег zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) Ministarstvo prosvjete dalo je

S A G L A S N O S T

Na *Odluku o izmjenama i dopunama Statuta* JU Muzička škola, u Tivtu, broj: 06, donesen na sjednici Školskog odbora, održanoj 7. septembra 2017. godine.



Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) Školski odbor JU Muzička škola Tivat u Tivtu, na sjednici održanoj 07.09.2017. godine, donio je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Član 1

U Statutu JU Muzička škola Tivat, u Tivtu, broj 187 od 13.05.2013, u članu 23 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6. Vrši izbor nastavnika ,stručnih saradnika i saradnika u nastavi na prijedlog komisije u skladu sa ovim Statutom i vrši izbor drugih zaposlenih u Školi;”.

Poslije stava 1 dodaju se 6 novih stavova koji glase:

„Komisiju iz stava 1 tačka 6 ovog člana čine tri člana.

Članovi komisije se imenuju iz reda nastavnika i stručnih saradnika.

Komisija razmatra prijave kandidata i dostavlja direktoru izvještaj sa prijedlogom odluke o izboru.

Komisija utvrđuje prijedlog iz stava 4 ovog člana većinom glasova.

Direktor može Komisiji vratiti prijedlog iz stava 4 ovog člana na ponovno razmatranje ukoliko smatra da predloženi kandidat ne ispunjava propisane uslove.

Administrativne poslove za potrebe komisije obavlja sekretar Škole.”

Član 2

Član 51 mijenja se i glasi:

„Preostalo radno vrijeme nastavnika

Član 51

Nastavnici su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedelje izvode nastavu (norma časova) u skladu sa zakonom.

Nastavnici su dužni da radi postizanja ciljeva obrazovnog programa pored norme časova utvrđene zakonom ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima u realizaciji ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada, a raspored preostalog radnog vremena nastavnika raspoređuje se na:

-pripremanje za nastavu, koje obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala i programiranje rada.....9 -11 časova

-saradnju sa roditeljima.....	1	"
-rad sa stručnim organima Škole.....	1	"
-obavljanje poslova odjeljenskog starještine.....	1	"
- stručno obrazovanje i usavršavanje.....	2	"
-mentorstvo pripravnicima.....	1	"
-uređenje kabinet, zbirk, školskih radionica, vježbaonica i sl.	1	"
-organizovanje kulturnih, sportskih i drugih korisnih i humanih		

Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opštег zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) Školski odbor JU Muzička škola Tivat u Tivtu, na sjednici održanoj 07.09.2017. godine, donio je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Član 1

U Statutu JU Muzička škola Tivat, u Tivtu, broj 187 od 13.05.2013, u članu 23 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6. Vrši izbor nastavnika ,stručnih saradnika i saradnika u nastavi na prijedlog komisije u skladu sa ovim Statutom i vrši izbor drugih zaposlenih u Školi.”

Poslije stava 1 dodaju se 6 novih stavova koji glase:

„Komisiju iz stava 1 tačka 6 ovog člana čine tri člana.

Članovi komisije se imenuju iz reda nastavnika i stručnih saradnika.

Komisija razmatra prijave kandidata i dostavlja direktoru izvještaj sa prijedlogom odluke o izboru.

Komisija utvrđuje prijedlog iz stava 4 ovog člana većinom glasova.

Direktor može Komisiji vratiti prijedlog iz stava 4 ovog člana na ponovno razmatranje ukoliko smatra da predloženi kandidat ne ispunjava propisane uslove.

Administrativne poslove za potrebe komisije obavlja sekretar Škole.”

Član 2

Član 51 mijenja se i glasi:

„Preostalo radno vrijeme nastavnika

Član 51

Nastavnici su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedelje izvode nastavu (norma časova) u skladu sa zakonom.

Nastavnici su dužni da radi postizanja ciljeva obrazovnog programa pored norme časova utvrđene zakonom ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima u realizaciji ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada, a raspored preostalog radnog vremena nastavnika raspoređuje se na:

-pripremanje za nastavu, koje obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala i programiranje rada.....	9 -11	časova
-saradnju sa roditeljima.....	1	"
-rad sa stručnim organima Škole.....	1	"
-obavljanje poslova odjeljenskog starještine.....	1	"
- stručno obrazovanje i usavršavanje.....	2	"
-mentorstvo pripravnicima.....	1	"
-uređenje kabinet, zbirk, školskih radionica, vježbaonica i sl.	1	"
-organizovanje kulturnih, sportskih i drugih korisnih i humanih		

akcija u kojima saradju učenici i pripremu i vođenje
 ekskurzija, izleta, takmičenja, koje organizuje Škola.....1 "
 -obavljanje drugih zadataka određenih godišnjim planom rada.....1 "
 Ukupno: 18 -20 časova

Član 3

Član 52 mijenja se i glasi:

,„Preostalo radno vrijeme nastavnika praktičnog obrazovanja
 Član 52

Nastavnici praktičnog obrazovanja su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedelje ostvare 22 časa neposrednog praktičnog obrazovanja učenika.

Nastavnici su dužni da radi postizanja ciljeva obrazovnog programa pored norme časova utvrđene zakonom ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima u realizaciji ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada, a raspored preostalog radnog vremena nastavnika praktičnog obrazovanja raspoređuje se na:

-pripremanje za praktično obrazovanje.....	9 časova
- stručno usavršavanje.....	1 "
-priprema nastavnih sredstava i opreme za praktičnu nastavu (mašina, alata, laboratorija, kabinet i sl.).....	2 "
-mentorstvo pripravnicima	1 "
-saradnju sa poslodavcima, udruženjima, lokalnom zajednicom i dr.....	1 "
-rad u stručnim organima	1 "
-obavljanje i drugih poslova određenih godišnjim planom rada.....	1 "
Ukupno: 16 časova“.	

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljinanja na oglasnoj tabli Škole a nakon saglasnosti Ministarstva prosvjete.

Broj: 06.

U Tivtu, 07.09. 2017. godine



ŠKOLSKI ODBOR

Predsjednik

Rajka Jovićević

Rajka Jovićević

JU Muzička škola Tivat
Broj 187.
Tivat, 13.05.2013.g.

Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG" broj 45/10 i 45/11), Školski odbor JU Muzičke škole Tivat, u Tivtu, na sjednici održanoj 13.05.2013.g. donio je

S T A T U T JU MUZIČKE ŠKOLE TIVAT

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj

Član 1

Ovim Statutom se, u skladu sa propisima, bliže uređuju pitanja od značaja za rad i funkcionisanje JU Muzičke škole Tivat (u daljem tekstu: Škola), te ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti, a naročito: naziv i sjedište; zastupanje i predstavljanje; način i postupak odlučivanja organa upravljanja; zadaci i djelokrug rada stručnih organa; nadležnost direktora; poslovi i zadaci i uslovi za razrješenje pomoćnika direktora; organizaciju i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, odnosno godišnjeg programa rada; djelokrug i način rada Savjeta roditelja; način vođenja pedagoške evidencije; način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja; način ostvarivanja saradnje roditelja, učenika i Škole; način donošenja akata; zaštita životne sredine; ostvarivanje javne i kulturne djelatnosti; način ostvarivanja javnosti rada; i druga pitanja od značaja za rad Škole.

Statut

Član 2

Statut je opšti akt Škole sa najvećom pravnom snagom.

Osnivanje i status

Član 3

Škola je osnovana, odnosno organizovana, kao javna ustanova, u skladu sa Zakonom.
Škola ima svojstvo pravnog lica.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Naziv

Član 4

Naziv Škole je: **Javna ustanova Muzička škola Tivat.**
Skraćeni naziv Skole je: **JU Muzička škola Tivat.**

Sjedište

Član 5

Sjedište Škole je u Tivtu, ul.Staničića, Kalimanj b.b.

Pečat i štambilj

Član 6

Škola ima pečat i štambilj.

Pečat Škole je kružnog oblika i sadrži tekst: Crna Gora, Opština Tivat, JU Muzička škola Tivat, Tivat. U sredini pečata je grb Crne Gore.

Štambilj Škole je pravugaonog oblika, čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm, gdje se u prvom redu nalazi tekst: Crna Gora; u drugom redu je tekst sa nazivom JU Muzička škola Tivat; ispod toga je oznaka broj sa povlakom, a u zadnjem redu je sjedište Škole i povlaka sa naznakom godine.

Za upotrebu pečata zaduženo je lice koje ovlasti direktor.

Način čuvanja i upotrebu pečata propisuje direktor.

Dan Škole

Član 7

Škola na poseban i prigodan način obilježava svoj nastanak, istorijat i razvoj, kao "Dan Škole". "Dan Škole" se, obilježava 25. Novembra.

Ljetopis

Član 8

Podaci o istorijatu Škole vode se u ljetopisu Škole koji se trajno čuva i dokument je od posebnog značaja za Školu i sredinu u kojoj Škola radi.

Metodološki pristup u izradi i vođenju ljetopisa određuje direktor Škole odlukom.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje

Član 9

Školu zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja.

Direktor je ovlašćen da, u ime Škole, zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i zastupa Školu pred sudovima i drugim organima.

Direktora, u slučaju njegove odsutnosti, zamjenjuje lice koje ovlasti direktor, sa svim pravima i ovlašćenjima direktora.

Punomoćje

Član 10

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, drugom licu izdati punomoćje za zastupanje Škole kod nadležnih institucija, organa, ustanova, sudova i dr.

Punomoćje, iz stava 1 ovog člana, sadrži uslove izdavanja i granice ovlašćenja punomoćnika.

IV DJELATNOST

Djelatnost

Član 11

U Školi se ostvaruje osnovno muzičko obrazovanje i srednje muzičko obrazovanje za zanimanja za koja je škola licencirana u skladu sa zakonom i rješenjem o licenciranju.

Škola može da obavlja i drugu djelatnost, u skladu sa zakonom.

V UPRAVLJANJE

Školski odbor

Član 12

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima 7 članova. Školski odbor čine: četiri predstavnika Ministarstva prosvjete, jedan predstavnik zaposlenih, jedan predstavnik socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja.

Članovi Školskog odbora biraju se na period od 4 godine, osim predstavnika roditelja koji se bira na dvije godine.

Prestanak dužnosti

Član 13

Članu Školskog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

- prestankom radnog odnosa zaposlenog člana Školskog odbora iz reda zaposlenih u Školi;

- razrješenjem;

- na lični zahtjev;

- izborom na radno mjesto direktora, odnosno pomoćnika direktora Škole;

- pravosnažnom sudskom odlukom kojom je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, ili kaznu za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te dužnosti.

Razrješenje

Član 14

Član Školskog odbora iz reda zaposlenih, roditelja i socijalnih partnera može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i Statutom.

Predstavnika zaposlenih razrješava Nastavničko vijeće, predstavnika roditelja razrješava Savjet roditelja, a predstavnika socijalnih partnera razrješava organ koji ga je imenovao.

Inicijativu za razrješenje člana Školskog odbora, iz stava 1 ovog člana, može pokrenuti Školski odbor i direktor.

Ako Školski odbor ne može da se sastane, prijedlog za razrješenje može podnijeti predsjednik Školskog odbora.

Član Školskog odbora, predstavnik Ministarstva, razrješava se u skladu sa zakonom.

Lični zahtjev

Član 15

Član Školskog odbora može tražiti da bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, o čemu obavještava Školski odbor i organ koji ga je izabrao pisanim putem, najmanje 14 dana prije održavanja sjednice Školskog odbora.

Nadležnost Školskog odbora

Član 16

Školski odbor:

1. usvaja program razvoja Škole;
2. usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
3. razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
4. donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druga opšta akta;
5. donosi godišnji finansijski plan;
6. usvaja periodični i godišnji račun;
7. donosi odluku o drugoj djelatnosti Škole u skladu sa zakonom;
8. predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole;
9. rješava, kao drugostepeni organ o pravima učenika, osim o pravima o kojima odlučuju drugi organi, u skladu sa zakonom;
10. odlučuje o raspolaganju imovinom i korišćenju sredstava Škole, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
11. razmatra uspjeh učenika i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Škole ;
12. imenuje stalne i povremene komisije iz svog djelokruga, utvrđuje sastav, djelokrug i način rada komisija;
13. donosi poslovnik o svom radu;
14. donosi pravila o radu Škole, na prijedlog direktora;
15. donosi akt o kriterijumima i postupku za dodjeljivanje pohvala i nagrada učenicima;
16. stara se o obavještavanju zaposlenih u Školi;
17. donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora;

18. donosi odluku o participaciji za pokriće troškova obrazovanja i visini participacije po odobrenju, odnosno uz saglasnost Ministarstva; i
19. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Način i postupak odlučivanja

Član 17

Školski odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednica Školskog odbora se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Školskog odbora.

Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Školski odbor, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, o pojedinim pitanjima Školski odbor može odlučivati tajnim glasanjem, na prijedlog većine članova Školskog odbora.

Sjednici Školskog odbora obavezno prisustvuje direktor Škole, koji ima pravo učestvovanja u raspravi, bez prava odlučivanja. U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti direktora, sjednici prisustvuje zaposleni kojeg ovlasti direktor.

Sjednicama Školskog odbora može prisustvovati predstavnik učeničkog parlamenta, o čemu odlučuje Školski odbor.

Članovi Školskog odbora su dužni da zastupaju interes i stavove organa koji su ih izabrali.

Obustava nezakonitog akta

Član 18

Direktor je dužan da upozori Školski odbor na nezakonitost u radu i donošenje nezakonitih odluka i akata.

Ako Školski odbor i nakon upozorenja direktora doneše odluku, ili akt suprotno zakonu, direktor može privremeno obustaviti izvršenje te odluke, odnosno akta, s tim da je dužan da u roku od 15 dana pokrene inicijativu kod nadležnog organa za ocjenjivanje zakonitosti.

Ograničenje za izbor

Član 19

U Školski odbor ne može biti izabran direktor i pomoćnik direktora.

Predsjednik

Član 20

Školski odbor iz reda svojih članova bira predsjednika na prvoj, konstitutivnoj sjednici .

Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Školskog odbora.

Predsjednika Školskog odbora, u slučaju odsutnosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika ili drugi član kojeg ovlasti Školski odbor.

Poslovnik o radu

Član 21

Rad Školskog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Školskog odbora.

VI RUKOVOĐENJE

Direktor

Član 22

Školom rukovodi direktor.

Direktor je i pedagoški rukovodilac.

Nadležnost direktora

Član 23

Direktor :

1. planira, organizuje i rukovodi radom Škole;
2. organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
3. obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;
4. priprema predlog godišnjeg plana i programa rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
5. rukovodi radom Nastavničkog vijeća;
6. vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u Školi;
7. vrši stručno-pedagoški nadzor;
8. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
9. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima i opštим aktima Škole;
10. podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje;
11. zastupa i predstavlja Školu i odgovoran je za zakonitost rada Škole;
12. izvršava odluke Školskog odbora;
13. obrazuje komisiju za provjeru znanja učenika u toku trajanja nastave na zahtjev učenika, roditelja ili staratelja; kao i komisiju za polaganje godišnjeg ispita i komisiju za provjeru nadarenosti učenika za upis u Školu;
14. donosi kalendar godišnjeg ispita;
15. predlaže godišnji finansijski plan Škole;
16. predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju;
17. podnosi Školskom odboru izvještaj o radu, u skladu sa Zakonom;
18. sarađuje sa roditeljima i sredinom;
19. odlučuje o podjeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima i raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine nastavnike, na predlog Nastavničkog vijeća,
20. bira i razrješava pomoćnika direktora;
21. raspisuje javni konkurs za izbor nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi;
22. određuje mentora, na predlog stručnog aktiva;
23. donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada do pet dana;
24. stara se da Škola obavijesti roditelje o učeniku koji redovno ne pohađa nastavu, ili je prestao da pohađa nastavu;

25. brine o saradnji Škole sa roditeljima (roditeljski sastanci, časovi za razgovor i drugi oblici saradnje);
26. donosi plan unaprijeđenja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada Škole;
27. odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika;
28. prisustvuje obrazovno-vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje rada;
29. stvara uslove za rad Savjeta roditelja;
30. potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika, u skladu sa zakonom;
31. prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za poboljšanje toga rada;
32. obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine Škole;
33. donosi rješenje o isključenju učenika iz Škole, na osnovu odluke Nastavničkog vijeća;
34. donosi rješenje o prestanku statusa redovnog učenika, u skladu sa zakonom;
35. donosi rješenje o poništenju ispita, odnosno svjedočanstava, u skladu sa zakonom;
36. zaključuje ugovor o nastavi, u skladu sa zakonom;
37. potpisuje sporazum o načinu ispunjavanja obaveza učenika koji paralelno stiče obrazovanje;
38. podnosi zahtjev za pokretanje postupka usmjeravanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, u skladu sa zakonom;
39. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Uslovi za razrješenje direktora

Član 24

Pored slučajeva propisanih zakonom, direktor može biti razriješen prije isteka mandata, ako:

1. ne realizuje program razvoja Škole;
2. ne preduzima mjere prema zaposlenom koji ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze, ili zloupotrebljava svoj položaj;
3. se utvrdi da Škola ne realizuje godišnji plan rada;
4. ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze;
5. zloupotrebljava svoj položaj;
6. izabere nastavnika, ili saradnika suprotno zakonu;
7. se u Školi ne vodi propisana evidencija;
8. Škola ne obezbjeđuje javnost rada;
9. ne donese rješenje o poništenju ispita, u skladu sa zakonom;
10. ne izvrši rješenje inspekcijskog organa;
11. je zbog sprovodjenja akata koje je donio, nastala veća šteta za Školu i zaposlene;
12. dozvoli političko organizovanje i djelovanje, ili religijsko djelovanje u Školi;
13. ne završi obuku za direktora, u skladu sa zakonom;
14. nesavjesno i nestručno obavlja poslove i zadatke;
15. se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za direktora;
16. Škola izda javnu ispravu suprotno zakonu;
17. ne obezbijedi čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine Škole;
18. njegovom krivicom, odnosno nesavjesnim radom bude nanijeta veća šteta Školi;
19. se utvrdi da Škola radi suprotno zakonu, Statutu i drugim opštим aktima Škole, a direktor nije preuzeo mјere da se nepravilnosti otklone;
20. Školski odbor ne usvoji godišnji račun, ili utvrdi da je direktor odgovoran za neostvareni godišnji plan Škole;
21. doneše odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada suprotno zakonu;

22. organizuje učenike i zaposlene u političke, odnosno religijske svrhe;
23. ne donese plan unapređenja vaspitno-obrazovnog rada; i
24. ako nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje radni odnos.

Pomoćnik direktora

Član 25

Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju obrazovno - vaspitnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, a naročito:

1. u organizaciji sjednica Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva;
2. u koordinaciji rada stručnih organa;
3. u pripremi predloga godišnjeg plana rada i finansijskog plana Škole;
4. u organizaciji rada Škole;
5. u organizaciji racionalnog i efikasnog izvođenja obrazovnog programa;
6. u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
7. u obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada Škole;
8. u stvaranju uslova za rad Savjeta roditelja;
9. u ostvarivanju prava i dužnosti učenika;
10. u praćenju savjetodavne službe;
11. se stara da pedagoška dokumentacija o neposrednom izvođenju nastave (godišnji, mjesecni, tematski planovi rada, zapisnik sa sjednica nastavničkog vijeća i stručnih aktiva i sl.) budu valjano i blagovremeno urađeni;
12. u usklajivanju saradnje nastavnika, učenika i roditelja;
13. organizuje i stara se o blagovremenoj i tačnoj izradi statističkih i drugih podataka koji se dostavljaju nadležnim organima;
14. obavlja i druge poslove po nalogu direktora, u skladu sa zakonom i Statutom.

Uslovi za razrješenje pomoćnika direktora

Član 26

Pored slučajeva propisanih zakonom, direktor može razriješiti dužnosti pomoćnika direktora, ako:

1. lično zahtijeva;
2. ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze;
3. zloupotrebljava svoj položaj;
4. nesavjesno i nestručno obavlja poslove i zadatke;
5. se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za pomoćnika direktora;
6. organizuje učenike, odnosno zaposlene u političke, odnosno religijske svrhe;
7. nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje radni odnos.

VII STRUČNI ORGANI

Vrste stručnih organa

Član 27

U Školi se obrazuju stručni organi: Nastavničko vijeće za osnovnu školu, Nastavničko vijeće za srednju školu, odjeljenska vijeća osnovne škole i odjeljenska vijeća srednje škole, stručni aktivni

nastavnika osnovne i stručni aktivni nastavnika srednje škole, odjeljenske starješine i drugi stručni organi.

Član 28

Odredbe o načinu rada i odlučivanja, primjenjuju se na sve stručne organe iz prethodnog člana.

Nastavničko vijeće

Član 29

Nastavnička vijeća iz člana 27. sačinjavaju: nastavnici, direktor, pomoćnici direktora i stručni saradnici.

Nadležnost Nastavničkog vijeća

Član 30

Nastavničko vijeće osnovne škole i nastavničko vijeće srednje škole:

1. bira predstavnika zaposlenih u Školski odbor;
2. utrđuje zaključnu konačnu ocjenu na kraju nastavne godine, u skladu sa zakonom;
3. razmatra i donosi odluke o stručnim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada;
4. predlaže uvođenje nestandardnih programa i aktivnosti;
5. daje mišljenje o godišnjem planu i programu rada Škole;
6. donosi program organizacije ekskurzija;
7. daje mišljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada;
8. daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju;
9. odlučuje o vaspitnim mjerama, pohvalama i nagradama iz svoje nadležnosti;
10. određuje odjeljenske starješine, na prijedlog direktora;
11. utvrđuje rezultate rada nastavnika i stručnih saradnika;
12. donosi odluku o o vanrednom napredovanju učenika, u skladu sa zakonom;
13. donosi poslovnik o svom radu;
14. donosi odluku o vaspitnoj mjeri isključenja učenika iz Škole, u skladu sa zakonom;
15. utvrđuje zaključnu ocjenu ukoliko odjeljensko vijeće ne može da utvrdi ocjenu, u skladu sa zakonom;
16. određuje komisiju za utvrđivanje dopunskih i diferencijalnih ispita;
17. odlučuje o polaganju razrednog ispita učenika koji nije pohađao Školu zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, u skladu sa zakonom;
18. formira komisiju za utvrđivanje ocjene, odnosno provjeru znanja učenika po prigovoru na zaključnu ocjenu;
19. predlaže broj učenika koji se upisuje u prvi razred;
20. predlaže povećanje broja učenika u odjeljenju, u skladu sa zakonom;
21. donosi odluku o poništenju ispita i svjedočanstava, u skladu sa zakonom;
22. određuje način prilagođavanja nastavnih obaveza učeniku vrhunskom sportistu, odnosno učeniku koji se priprema za međunarodno takmičenje u znanju;
23. predlaže kalendar godišnjih ispita;
24. predlaže poslovnik o radu komisije za godišnji ispit;
25. utvrđuje predmete, nastavne sadržaje i fond časova za pripremnu nastavu koju pohađa vanredni učenik;

26. donosi individualni razvojno-obrazovni program za učenika sa posebnim obrazovnim potrebama;
27. obavlja i druge poslove od značaja za obrazovno-vaspitni rad.

Način rada

Član 31

Nastavničko vijeće iz člana 27. radi na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedan put u klasifikacionom periodu.

Sjednica Nastavničkog vijeća se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Nastavničko vijeće odlučuje većinom ukupnog broja članova, ako ovim Statutom nije utvrđeno da o određenim pitanjima odlučuje druga većina.

Nastavničko vijeće odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 4 ovog člana Nastavničko vijeće odlučuje tajnim glasanjem o izboru predstavnika zaposlenih u Školskom odboru i ako se za takav način glasanja izjasni više od polovine članova Nastavničkog vijeća.

Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi direktor Škole.

Na sjednicama Nastavničkog vijeća vodi se zapisnik.

Rad Nastavničkih vijeća bliže se uređuje poslovnikom o radu.

Odjeljensko vijeće

Član 32

Odjeljensko vijeće iz člana 27. sačinjavaju nastavnici i saradnici koji učestvuju u izvođenju obrazovno-vaspitnog rada u odjeljenju.

Nadležnost odjeljenskog vijeća

Član 33

Odjeljensko vijeće osnovne škole i odjeljensko vijeće srednje škole:

1. razmatra obrazovno-vaspitni rad u odjeljenju;
2. utvrđuje program rada sa nadarenim učenicima i učenicima koji teže napreduju;
3. odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti;
4. utvrđuje zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta, na prijedlog predmetnog nastavnika;
5. usklađuje rad nastavnika odjeljenja;
6. organizuje saradnju sa roditeljima učenika;
7. razmatra uspjeh učenika i preduzima odgovarajuće mjere za poboljšanje uspjeha;
8. utvrđuje raspored pismenih zadataka;
9. predlaže i izriče pohvale i nagrade prema učenicima, iz svoje nadležnosti;
10. predlaže planove ekskurzija i izleta;
11. utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta koji izvode dva ili više nastavnika kada se nastavnici ne mogu usaglasiti;
12. utvrđuje ocjenu iz vladanja, na prijedlog odjeljenskog starještine;
13. utvrđuje zaključne ocjene na kraju klasifikacionih perioda;
14. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Način rada

Član 34

Odjeljensko vijeće iz člana 27. radi u sjednicama, koje saziva i kojima rukovodi odjeljenski starješina.

Sjednice odjeljenskog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jedan put u toku dva mjeseca.

Sjednica odjeljenskog vijeća se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Odjeljensko vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Na sjednicama Odjeljenskog vijeća vodi se zapisnik.

Stručni aktiv nastavnika

Član 35

Stručni aktiv iz člana 27. nastavnika sačinjavaju nastavnici istog nastavnog predmeta, ili dva, odnosno više srodnih nastavnih predmeta. U školi postoje sljedeći stručni aktivи: klavira, harmonike, gitare, gudača, drvenih duvača, limenih duvača i aktiv za udaraljke.

Nadležnost stručnog aktiva nastavnika

Član 36

Stručni aktiv nastavnika osnovne škole i stručni aktiv nastavnika srednje škole:

1. razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima;
2. daje prijedloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada;
3. razmatra primjedbe roditelja;
4. radi na ujednačavanju kriterijuma ocjenjivanja;
5. predlaže nove oblike i sredstva nastavnog rada;
6. predlaže mentora;
7. obavlja i druge poslove, u skladu sa Statutom i godišnjim planom rada Škole.

Način rada

Član 37

Radom stručnog aktiva iz člana 27. rukovodi nastavnik koga odredi Nastavničko vijeće, na prijedlog direktora.

Stručni aktiv radi na sjednicama. Na sjednicama stručnog aktiva vodi se zapisnik.

Sjednice stručnog aktiva se održavaju, po pravilu, jednom mjesечно.

Odjeljenski starješina

Član 38

Svako odjeljenje ima odjeljenskog starješinu.

Odjeljenski starješina je pedagoški, organizacioni i administrativni rukovodilac odjeljenja.

Nadležnost odjeljenskog starješine

Član 39

Odjeljenski starješina:

1. analizira vaspitne i nastavne rezultate odjeljenja;
2. brine se o rješavanju vaspitnih i nastavnih problema pojedinih učenika;
3. saziva roditeljske sastanke i organizuje druge vidove saradnje sa roditeljima učenika;
4. izriče opomene i predlaže ostale vaspitne mjere;
5. vodi odjeljenske knjige, ispunjava svjedočanstva, ispisnice, đačke knjižice i druge javne isprave učenika (vođenje pedagoške evidencije i dokumentacije);
6. posjećuje časove nastave u svom odjeljenju, savjetuje se sa predmetnim nastavnicima u cilju poboljšanja uspjeha i discipline učenika;
7. saziva sjednice odjeljenskog vijeća i rukovodi njegovim radom;
8. pruža pomoć učenicima kod vannastavnih aktivnosti;
9. predlaže Nastavničkom vijeću donošenje odluke o vanrednom napredovanju učenika;
10. obavlja i ostale poslove koji proističu iz života i rada odjeljenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

VIII SAVJET RODITELJA

Način izbora

Član 40

Radi organizovanog ostvarivanja interesa roditelja, u Školi se obrazuje Savjet roditelja.

Savjet roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog odjeljenja osnovne i srednje škole, kojega roditelji izaberi javnim glasanjem na roditeljskom sastanku odjeljenja.

U Savjet roditelja ne može biti izabran nastavnik – roditelj učenika Škole, roditelj učenika završnog razreda Škole, kao i zaposleni u državnim organima i organizacijama nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Predsjednik

Član 41

Savjet roditelja saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Savjeta roditelja.

Izbor predsjednika Savjeta roditelja obavlja se javnim glasanjem, većinom prisutnog broja članova Savjeta, na prvoj sjednici konstituisanja Savjeta, koju saziva direktor Škole.

Mandat

Član 42

Predsjednik i članovi Savjeta roditelja biraju se na dvije godine.

Član Savjeta roditelja može biti opozvan prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

O razrješenju člana Savjeta roditelja odlučuje Savjet roditelja.

Članu Savjeta roditelja može prestati mandat prije isteka vremena na koje je izabran i na lični zahtjev.

Nadležnost Savjeta roditelja

Član 43

Savjet roditelja:

1. bira predstavnika roditelja u Školski odbor;
2. daje mišljenje o predlogu godišnjeg plana i programa rada Škole;
3. razmatra izvještaj o radu Škole;
4. daje mišljenje u vezi sa pitanjima koja se tiču prava učenika;
5. učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta (za srednju školu);
6. daje mišljenje na program organizacije ekskurzija učenika;
7. razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
8. razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom;
9. razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju i predlaže mјere za njihovo unapređenje;
10. razmatra i predlaže mјere za poboljšanje uslova rada Škole;
11. razmatra uslove za ostvarivanje seminara, takmičenja, ekskurzija, organizaciju ljetovanja i zimovanja djece, raznih oblika rekreacije, boravka u prirodi, i dr.;
12. učestvuje u rješavanju socijalnih problema djece (snadbijevanje udžbenicima, školskim priborom i sl.);
13. organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
14. organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
15. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja Škole;
16. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, takmičenja, izložbi i dr.
17. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Način rada

Član 44

Savjet roditelja radi i odlučuje na sjednicama.

Savjet roditelja odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Savjet roditelja odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 3 ovog člana Savjet roditelja može odlučivati tajnim glasanjem o izboru predstavnika roditelja u Školskom odboru i ako se za tajni način glasanja izjasni 1/3 prisutnih članova Savjeta roditelja.

Sjednice Savjeta roditelja održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednicama Savjeta roditelja mogu da prisustvuju direktor, pomoćnik direktora, kao i pedagog i psiholog Škole, ako ih škola ima, svi bez prava odlučivanja.

Savjet roditelja svoje prijedloge, stavove, pitanja i mišljenja upućuje Školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima Škole.

Savjet roditelja za svoj rad koristi prostorije Škole.

IX PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA

Prava učenika

Član 45

Škola obezbeđuje učeniku sljedeća prava:

1. da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;

2. na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu);
3. da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
4. da traži komisijsku provjeru svoga znanja u toku nastave godine;
5. da podnosi prigovor na ocjenu, na kraju klasifikacionog perioda, nastavne godine ili na ispitu;
6. da učestvuje u izradi uputstava koje sadrži njegova prava i obaveze;
7. na blagovremenu i potpunu informaciju o svojim pravima i obavezama;
8. na zaštitu od svih vrsta nasilja u Školi;
9. na odsustvovanje iz Škole, uz najavu, uz saglasnost roditelja odnosno staratelja, u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
10. na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
11. poštovanje individualnih i razvojnih posebnosti;
12. posebne pripreme za razne vrste takmičenja;
13. izražavanje mišljenja i proslijđivanje mišljenja upravi Škole;
14. i druga prava u skladu sa zakonom i Statutom.

Dužnosti učenika

Član 46

Učenik ima dužnost da:

1. redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;
2. se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa Škole;
3. uredno pohađa nastavu;
4. blagovremeno pravda izostanke;
5. za vrijeme trajanja časa ne ometa izvođenje nastave i rad u odjeljenju;
6. za vrijeme trajanja časa ne napušta čas bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;
7. se prema nastavnicima ophodi pristojno;
8. poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
9. čuva imovinu Škole;
10. njeguje čistocu i estetski izgled školskih prostorija;
11. učestvuje u dežurstvima Škole;
12. poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
13. uredno obavještava roditelje o rezultatima svog učenja i vladanja i prenosi poruke odjeljenskog starještine i svog nastavnika individualne nastave;
14. brine o ličnoj higijeni i čuva lične stvari i odjeću;
15. i druge dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom.

U toku nastavne godine, učeniku nije dozvoljeno da: izaziva tuču, ili učestvuje u tuči; koristi alkohol, opijate ili narkotička sredstva; falsifikuje javne isprave i školsku evidenciju; unosi oružje, oruđe, ili drugo sredstvo kojim se može nanijeti ozljeda, ili ugroziti život učenika i radnika Škole, ili nanijeti šteta školskoj imovini; neovlašćeno uzima tuđe stvari i školsku imovinu; u Školi izaziva nacionalnu i vjersku netrpeljivost; se politički organizuje i djeluje u interesu neke političke stranke.

Odgovornost za učinjenu štetu

Član 47

Učenik koji učini štetu u školi dužan je da tu štetu nadoknadi.

Odgovornost učenika za učenjenu štetu, visinu i način naknade štete utvrđuje komisija koja ima tri člana.

Učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika ima pravo prigovora Školskom odboru na odluku komisije, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Školskog odbora je konačna.

Komisiju, iz stava 2 ovog člana, imenuje direktor Škole, na period od jedne školske godine.

Učenik koji je odgovoran za učinjenu štetu, odnosno njegov roditelj ili staratelj, može o svom trošku nadoknaditi učinjenu štetu, ili utvrđeni novčani iznos uplatiti na žiro račun škole.

Ukoliko učenik, odnosno roditelj ili staratelj, ne nadoknadi štetu, škola može pokrenuti postupak kod nadležnog suda za naknadu štete.

Učenički parlament

Član 48

U cilju razvijanja inicijative, samostalnosti, discipline i odgovornosti učenika za uspjeh u savladavanju svih oblika obrazovno-vaspitnog rada, razvijanja osjećaja pripadnosti kolektivu i vlastite važnosti za funkcionisanje zajednice i poštovanja pravila školskog odnosno kućnog reda, u Školi se obrazuje Učenički parlament..

Učenički parlament, iz stava 1 ovog člana, čine učenici svih odjeljenja Škole.

Način rada

Član 49

Učenički parlament radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice Učeničkog parlamenta održavaju se po potrebi.

Sjednice Učeničkog parlamenta saziva i njima rukovodi predsjednik, kojeg bira Učenički parlament između predloženih kandidata.

Predsjednik Učeničkog parlamenta se bira na jednu godinu.

Učenički parlament odlučuje većinom prisutnih članova.

Učenički parlament, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima propisanim zakonom, ili kada se za takav način odlučivanja izjasni više od polovine prisutnih članova.

Organizacija i način rada Učeničkog parlamenta bliže se uređuje pravilima učeničkog parlamenta.

Ovlašćenja

Član 50

Učenički parlament je ovlašćen da:

1. učestvuje u pripremi uputstava o pravima i obavezama učenika;
2. iskaže mišljenje o radu nastavnika i stručnih saradnika i proslijedi ga upravi Škole;
3. podnosi prigovor u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom u Školi;
4. učestvuje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
5. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja Škole;
6. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, koncerata, priredbi, likovnih i drugih izložbi i sl;
7. učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
8. ima i druga ovlašćenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

Predstavnici Učeničkog parlamenta imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa Škole kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za učenike (učenički standard, slobodne aktivnosti i slično).

X NASTAVNICI, STRUČNI SARADNICI I SARADNICI U NASTAVI

Preostalo radno vrijeme nastavnika

Član 51

Nastavnici su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje izvode redovnu nastavu tj. Neposredan rad sa učenicima (norma časova) u trajanju koje je utvrđeno zakonom.

Preostalo radno vrijeme nastavnika raspoređuje se na:

- pripremanje za nastavu, koje obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala i programiranje rada.....9 časova
 - saradnju sa roditeljima (kontakt sa roditeljima).....1 "
 - rad sa stručnim organima Škole (prisustvo sjednicama).....1 "
 - obavljanje poslova odjeljenskog starještine.....1 "
 - organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje.....2 "
 - mentorstvo pripravnicima.....1 "
 - uređenje kabineta, zbirki, školskih radionica, vježbaonica i sl. 1 "
 - organizovanje kulturnih, sportskih i drugih korisnih i humanih akcija u kojima sarađuju učenici i pripremu i vođenje ekskurzija, izleta, takmičenja, koje organizuje Škola.....1 "
 - obavljanje drugih zadataka određenih godišnjim planom rada....1 "

Ukupno 18 časova

Preostalo radno vrijeme nastavnika, odnosno instruktora praktičnog obrazovanja

Član 52

Nastavnici praktičnog obrazovanja, odnosno instruktori praktičnog obrazovanja su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvare 24 časa neposrednog praktičnog obrazovanja učenika.

Raspored preostalog radnog vremena nastavnika, odnosno instruktora praktičnog obrazovanja raspoređuje se na:

- pripremanje za praktično obrazovanje.....7 časova
- organizovano stručno usavršavanje.....1 "
- priprema nastavnih sredstava i opreme za praktičnu nastavu (kabineta i sl.)2 "
- mentorstvo pripravnicima1 "
- saradnju sa poslodavcem, lokalnom zajednicom i dr.....1 "
- rad u stručnim organima1 "
- obavljanje i drugih poslova određenih godišnjim planom rada....1 "

Ukupno 14 časova

Radno vrijeme saradnika u nastavi

Član 53

Saradnik u nastavi, u toku radnog dana, ima osmočasovno radno vrijeme.

Raspored radnog vremena saradnika u nastavi, iz stava 1 ovog člana, utvrđuje direktor, u skladu sa potrebama organizacije obrazovno-vaspitnog rada.

Mentor

Član 54

Rad nastavnika-pripravnika, nastavnika, odnosno instruktora praktičnog obrazovanja-pripravnika, stručnog saradnika-pripravnika i saradnika u nastavi-pripravnika (u daljem tekstu: nastavnik-pripravnik) organizovano i sistematski prati i ocjenjuje mentor.

Mentor se određuje iz reda najboljih nastavnika Škole, u skladu sa propisima. Mentora određuje direktor, na predlog stručnog aktiva Škole. Predlog za mentora stručni aktiv utvrđuje glasanjem između predloženih kandidata.

XI PLANIRANJE

Godišnji plan i program rada

Član 55

Škola obavlja djelatnost na osnovu godišnjeg plana i programa rada.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se: organizacija obrazovno-vaspitnog rada, oblici, sadržaj i raspored izvršenja zadataka, interno obezbeđivanje kvaliteta, organizacija ispita i rokovi za polaganje ispita, dodatna nastava, profesionalna praksa, plan upisa, raspoređivanje učenika u odjeljenja i grupe, obim obaveznih izbornih sadržaja, saradnja sa roditeljima, lokalnom samoupravom, drugim školama, dačkim domovima, istraživačkim, sportskim i kulturnim organizacijama, stručno obrazovanje nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi, saradnja sa socijalnim partnerima (poslodavcima, udruženjima), slobodne aktivnosti i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.

Ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada

Član 56

Godišnji plan i program rada donosi Školski odbor na predlog direktora za svaku školsku godinu i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove prosvjete, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Na osnovu godišnjeg plana i programa rada, Škola donosi mjesecni, odnosno tromjesečni plan i program rada, kojim se konkretizuju pojedini poslovi i zadaci.

Zaposleni u Školi dužni su da se pridržavaju godišnjeg i drugih planova i programa rada i da doprinose njihovom ostvarivanju.

Za izvršenje godišnjeg plana i programa rada Škole odgovoran je direktor.

Školski odbor je dužan da u toku godine prati ostvarivanje godišnjeg plana rada Škole i izvršenje utvrđenih obaveza.

XII SLOBODNE AKTIVNOSTI

Ciljevi

Član 57

Radi proširivanja i produbljivanja stečenih znanja i vještina učenika i primjene teoretskih znanja u praksi, a posebno za razvijenje smisla za saradnju i organizaciju, u Školi se organizuju slobodne aktivnosti.

Škola je dužna da pomogne učeniku u izboru oblika slobodnih aktivnosti.

Način organizovanja

Član 58

Slobodne aktivnosti se ostvaruju putem učeničke radionice, predavanja, stručnih ekskurzija okruglih stolova, društveno korisnog rada.

Odlukom o organizovanju oblika slobodnih aktivnosti, iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se organizacija i način rada.

XIII PEDAGOŠKA EVIDENCIJA

Način vođenja

Član 59

Pedagoška evidencija u Školi se vodi u skladu sa posebnim propisima.

XIV JAVNOST RADA

Obezbeđivanje javnosti

Član 60

Rad Škole je javan.

Javnost rada Škole obezbeđuje se:

- objavljivanjem Statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Škole;
- dostavljanjem godišnjeg plana rada Škole i izvještaja o njegovom ostvarivanju nadležnim organima;
- omogućavanjem predstavnicima javnog informisanja da prisustvuju sjednicama organa Škole;
- i na drugi način, u skladu sa zakonom i Statutom.

Obavještavanje zaposlenih

Član 61

Zaposleni u Školi imaju pravo i obavezu da budu redovno, blagovremeno, potpuno i istinito obaviješteni o cijelokupnom radu Škole, materijalno-finansijskom stanju, korišćenju sredstava, radu direktora, Školskog odbora i drugih organa Škole.

Ni jedan podatak koji se tiče djelatnosti Škole, njenih organa i službi ne može predstavljati tajnu za zaposlene u Školi.

Način obavještavanja

Član 62

Obavještavanje zaposlenih vrši se:

- usmenim saopštavanjem;
- objavljivanjem Statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Škole;
- putem biltena Škole;
- pisanim materijalima (informacije, izvještaji, analize);
- objavljivanjem pisanih materijala na oglasnoj tabli Škole.

Zaposleni koji je odsutan iz Škole (duže bolovanje, ili odsustvo i sl.) ima pravo da bude povremeno obaviješten o radu Škole radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Za istinito, blagovremeno i potpuno informisanje zaposlenih u Školi odgovoran je direktor.

XV JAVNA I KULTURNA DJELATNOST

Ciljevi

Član 63

Javna i kulturna djelatnost Škole organizuje se u cilju proširivanja uticaja na vaspitanje učenika, kao i podizanja opšte kulture učenika i sredine.

Ostvarivanje

Član 64

Javna i kulturna djelatnost Škole s obzirom na svoju specifičnost precizirana je godišnjim planom koncertne djelatnosti. Koncertna djelatnost obuhvata: internu i javnu koncertnu djelatnost.

Interna koncertna djelatnost obuhvata interni čas svih učenika pojedine klase, dok javna koncertna djelatnost obuhvata:

- organizovanje koncerata učenika u školi i van nje;
- učestvovanje solista i ansambala škole na državnom takmičenju učenika muzičkih škola, kao i učešće učenika na međunarodnim takmičenjima, značajni za školu;
- učestvovanje sa programom u okviru prigodnih manifestacija u opštini i van nje;
- učestvovanje učenika i nastavnika na susretima škola, festivalima, kulturnim manifestacijama i dr.;
- međunarodna kulturna razmjena i saradnja;

Program

Član 65

Javna i kulturna djelatnost Škole obavlja se na osnovu programa sadržanom u godišnjem planu rada Škole. Plan i program koncertne djelatnosti, na prijedlog stručnih aktiva, utvrđuje nastavničko vijeće.

XVI SARADNJA RODITELJA, UČENIKA I ŠKOLE

Oblici saradnje

Član 66

Škola sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika putem roditeljskih sastanaka, Savjeta roditelja i drugih oblika individualne i grupne saradnje.

Roditeljski sastanci su opšti i odjeljenski.

Opšti roditeljski sastanak se organizuje po potrebi i na njemu obavezno prisustvuju nastavnici i stručni saradnici.

Opšti roditeljski sastanak saziva i njime rukovodi direktor Škole.

Na opštem roditeljskom sastanku raspravlja se o opštim pitanjima iz života i rada Škole, obrazovanju i vaspitanju učenika i drugim pitanjima od značaja za rad Škole.

Odjeljenski sastanci se organizuju po potrebi, a najmanje dva puta u toku polugodišta.

Individualni razgovori i razmjena mišljenja nastavnika i stručnih saradnika sa roditeljima organizuju se radi raspravljanja o napredovanju i ponašanju učenika u Školi i porodici, problemima i teškoćama u njihovom psihofizičkom i socijalnom razvoju.

Grupne razgovore organizuje odjeljenjski starješina, u saradnji sa stručnim saradnicima, sa roditeljima onih učenika koji imaju iste, ili slične poteškoće u učenju i ponašanju, koji postižu loše rezultate u učenju, formiraju grupe koje destruktivno djeluju na odnose u odjeljenju, imaju nedovoljne ocjene iz istog predmeta, imaju ozbiljne socijalne probleme i sl.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Planiranje mjera

Član 67

Preduzimanje mjer zaštite životne i radne sredine u Školi sastavni je dio ukupne aktivnosti Škole.

Godišnjim planom rada Škole utvrđuju se mjeru i aktivnosti na zaštiti životne i radne sredine, nosioci planova i rokovi za njihovo izvršenje.

Mjere zaštite

Član 68

Mjere zaštite životne sredine obuhvataju:

- primjenu tehničkih rješenja koje obezbjeđuju sprječavanje, odnosno otklanjanje zagađivača životne sredine, u skladu sa zakonom i međunarodnim ekološkim standardima;
- otklanjanje uzroka koji dovode do zagađivanja sredine;
- saradnja sa drugim subjektima na zaštiti životne i radne sredine;
- i druge aktivnosti kojima se doprinosi zaštita životne sredine.

Škola će voditi brigu o tome da se njene aktivnosti obavljaju na način da se optimalno štiti životna sredina u svim njenim aspektima.

Direktor Škole je dužan da se stara o preduzimanju mjer kojima se sprječava povrjeđivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Škole.

Škola ne može donijeti odluku čije bi izvršenje na bilo koji način ugrozilo životnu sredinu.

XVIII AKTI ŠKOLE

Vrsta akata

Član 69

Akti Škole su Statut i drugi opšti i pojedinačni akti kojima se uređuju odnosi, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Školi, rad Škole, postupak ostvarivanja prava, kao i druga pitanja koja proizilaze iz djelatnosti Škole.

Osnovni akt

Član 70

Statut je osnovni opšti akt Škole.

Drugi opšti i pojedinačni akti Škole ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

Postupak izmjene akata

Član 71

Prema potrebi, mogu se vršiti izmjene i dopune Statuta i drugih akata Škole.

Statut i drugi akti Škole mijenjaju se, odnosno vrši se njihova izmjena i dopuna na isti način i po istom postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Statut i svi opšti i pojedinačni akti Škole obavezuju sve zaposlene u Školi .

Direktor je dužan da obezbijedi da Statut i drugi akti Škole budu dostupni zaposlenom u Školi.

Tumačenje akata

Član 72

Autentično tumačenje odredaba Statuta, ili drugog akta Škole daje organ koji je taj akt donio.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usaglašavanje

Član 73

Opšti akti u skladu sa ovim Statutom donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Prestanak važnosti

Član 74

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje br. **53**, usvojen na sjednici Školskog odbora održanoj **16.12.2010 godine**.

Stupanje na snagu

Član 75

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva.

**Tivat, 13.05.2013.g.
Broj: 187.**

ŠKOLSKI ODBOR ŠKOLE

predsjednica

g-đa Rajka Jovićević